

ELITE/VAF Mouse Report

North America

Charles River California

Location
Hollister H65 Mice

Health Status
ELITE

Summary Item	Method	Primary Lab	Most Recent		Past 18 Months
			Test Date	Positive / Tested	Positive / Tested
Virology					
SEND b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
PVM b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
MHV a	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 674
MVM a	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 674
MPV a	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 674
TMEV (GDVII) a	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 674
REO b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
EDIM a	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 674
MAV b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
POLY b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 324
K b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 324
MCMV b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 324
MTLV b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 324
LCMV b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
HANT b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 324
ECTRO b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
LDV b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 324
MNV a	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 674
Microbiology					
<i>B. bronchiseptica</i> b	Culture	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
CAR Bacillus b	MFIA/PCR	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>C. kutscheri</i> bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 915
<i>C. rodentium</i> b	Culture	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>H. bilis</i> b	PCR	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>H. hepaticus</i> b	PCR	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>Helicobacter spp.</i> b	PCR	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>K. oxytoca</i> bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 915
<i>K. pneumoniae</i> bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 915
<i>M. pulmonis</i> b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>P. multocida</i> bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 801
<i>P. pneumotropica</i> bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 915
<i>P. mirabilis</i> c	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 599
<i>P. aeruginosa</i> bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 915
<i>Salmonella spp.</i> b	Culture	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>Staph. aureus</i> bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 915
<i>S. moniliformis</i> b	PCR	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>Strep. pneumoniae</i> bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 915
Beta Strep. sp. - Grp B bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 915

ELITE/VAF Mouse Report

North America

Charles River California

Location

Hollister H65 Mice

Health Status

ELITE

Summary Item	Method	Primary Lab	Most Recent		Past 18 Months
			Test Date	Positive / Tested	Positive / Tested
Microbiology					
<i>Beta Strep. sp. - Grp G</i> bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 915
<i>Beta Strep. spp.</i> bc	Culture	RADS US	03-Apr-2019	0 / 14	0 / 801
<i>Tyzzer's Disease</i> d	Exam	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 324
<i>Pneumocystis</i> b	PCR	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
Pathology					
<i>Gross Exam</i> be	Exam, Histopathol	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 324
Parasitology					
<i>Ectoparasites</i> b	Exam	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>Endoparasites</i> b	Exam	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>Enteric Protozoa</i> b	Exam	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 430
<i>E. cuniculi</i> b	MFIA	RADS US	18-Mar-2019	0 / 36	0 / 324

* dashes indicate not tested during specified period.

HOUSED STRAINS

Outbred
CD1-E

Inbred
B6 ALBINO
BALB/C-E
C57BL/6-E

ELITE animals raised in isolators.

COLONY POLICY FOR A POSITIVE RESULT: immediate termination of the colony.

TESTING SCHEDULE: a = quarterly ; b = annually; c = additional bacteriology is done every six weeks by isolator swab; d = annually by necropsy examination.

e = Results do not include incidental or strain related findings; significant findings would result in immediate recycle of the isolator.

ELITE Isolators from H45